

scr 28<sub>(1)</sub>

P.P. 1-15

00-1b

Tsa meloko ya baBirwa.

C. Mohwaga

K34/57

b/e  
15

Meloko ya setsaba sa baBirwa ya pele e be e le e mehlano  
sea:

- (1) Ke Kôbe, yêna e be e le motho e a beilweho ho aba dinaha.
- (2) Ke Makhura; a toha a na le moholwahe, ho tswa Borwa (ké mo ho leho Batokwa lehono) ba ya thoko ya Leboya e leho nga ya North, ba thsela dinoka (Maxalakwena, Odi le Sâse), ba ya hona kwa, ba hwetsa naha e ngwe e na le beng ba yôna e leng baKxalsaka. Ka mokxwa o mobotse ba kxopela naha fao e leho Rhodesia. Ké he mong wa bona baBirwa e leng kxosi a boy a le Kôbe le Maêla le le Lehong, ba tla fano Transvaal. Makhura a Sâla, o be a na la bana ba babedi ba bašimana, ké Sedomana le Sah balepae. Molato wa Sedomana e be e le wa ho bolaya dipudi, yena e be e re ha a ya nokeng a tohe le masohana a thaka tsa hahwe ho thapa le bona, mme ye re he ba thapa ka nokeng he dipudi di wela nk nokeng a laêle masohana hore ba tsware engwe hoba tse dingwe ho re di bolawe ba je dinama tsa tsona.

A dira byalo ha ntši ho fetha he baBirwa  
ba hopya ba ba ba išma molato ho tatahe, mokxalabye  
a se thokomele ba tla hape le hape ho fithêla  
a-re ho lokile, hona fao a thoma modiro wa serotwana  
ho fitha a se fetša a bone hore se ta mo lekana  
he a le ka hare ha sôna. Ka hobane melao e be e le  
ya bothata mathomong, baBirwa ba beha morwa  
wa Makhura ka mekxwa ya ho se loka hore a bolawe,  
e fêla ditabeng ka mokântatahe a mmotile hothe,  
a dira hore a phološwê matschong/a sethsaba, a  
tsebiša ba ha Makhura hore nkêméleng, ke kwêla  
polelo tsa lena. A dira serotwana ka mokxwa wa  
sešeho, hwa ta letšatši la hore ditaba di ka bolelwa,

2

a ta le morwa e sa le bošebo kxorong, a mo tsentša ka hare ha sôna, tšatši la thaba, kxôrô ya tala baBirwa,. Ka mo Makhura a ema a re, "Xo lokile, baBirwa, thahišang dipelašlo!" Hoa fetola sethsaba, ba re, "Makhura a tsepale! O hata ka lere (molamo) la thsipi sethako a rwile morodu". Ka fao ba bê ba rête mong wa bôna. He ba fetola kxoši phetolô ya re, "Ngwana wa kxoši o re feletša thoto". Kxoši a phaphatha seroto a re ka polêlô ya habô, a re, "Ntodo o no hwa!", fao ha re fetola ke hore, "Seroto o ya tlwana." Ka moraho ditaba tša fêla ka hore, "O to bolawa", hoa bewa letšatši. Kxoši ka hore o bôtile morwa wahwe, a mo tsebiša ditaba tše, a re, "Ho toha ka byôna bošebo byô o kxêthê dikxomo tša mathôle le thaka/tša haho, masohana le basetsana, le thsabêlê mošola wa noka ya Šaši. Lesohana la dira ka taëlo ya mokxalabyé, ba toha ba thsela noka, ba laetswe hore, he ba thsetše noka eyo, ba ka dula. Hwa ta letšatši la hore a bolawê; he ba tile kxôrô e tetše batho, hwa rongwa motho ho yo tsoša lesohana, ba hwetša e le hale; ba thôma ho nyaka le ho rata ho tseba hore na o ile kae? Basetsana ba kae? Dikxomo di kae? N Ba Šala dikxomo le batho moraho ka pelô tša bothoko, ba sepela seripa sa letšatši, ba fitha ba hwetša e le hale ba thatchile. Hôna mo hoa bolêlô seBirwa ba re: "Thsaboka Ša Šiè". Ha ho fetolwa ke hore le tswalê ngwana, le re se lamalê, hape nka be se hore ke no kae? Hona fao hoa tswa leina la Sekôba.

4. Ba re ke Sekôba merôlê a keko merwalo, a Šala le yôna. Bôna ba ha-Sekôba ke bôna bana ba Makhura a Sedomana. Le lehono ha ba ikana bá ka Sekôba ka Sedomana a ngwakô, lehono bôna bá ba ha-Sekôba ba dula dithabeng tše ba ba reho ke Mabyeng ha-Sekôba lefaseng la ba ha-Mangwatô. Hôna fao ho buša ngwana wa pele e leho thoho ya bôna e leho Nêdikwê, Makhura a Šala hôna kwa lefaseng leo a le filweho ke moholo-ahe kxoši Tauyatswana.

A Mohwasa Ho lôna lelôkô lâ Mohwasa ya ba ngwana wa Sekôba sa mafêlêlô, Sekôba ka ho rata ngwana wa botšofadi bya hahwe a mo fa na ha hore a buše dithâba thoko ya bosubêla-tšatši

5

mô le lehono ba reho kô bolopela. He ba ha-Mohwasa ba reta na ha éo ba re ke: Ha bónene bolopela mahóbe a ba teng, fêla ba khuparetswa ka seata, ke hore: Batho ba hóna e be e se ba bantši, fêla ba tseba ho thabara. Ka tšatši le leng ba ha Mangwatô e leho Batswana ba tsamaya ba thopa dikxomo ba thopa tša ha Mohwasa, fêla di ile tša pala hobane ba bê ba na le pôhô e nthu eyo sephekô sa bôna hammôhô le dikxomô, thaka ya masohana ya di ta ka fa le ka fa di a hapiwa, ke masohana hore ke tša bôná ka mo le tsebang e metheng ya dintwa. Hwa ta mafêlêlô a ditaba pôhô e nthu ya di ema pele, ya fêtêla ka fa le ka fa, ya kôba motho ka lebelo. Hôna fa ba ha Mangwato ba hopola hore beng ba dikxomo ba kxaufsi, ba di tohêla. Ka yôna nakô eyo ba fa na ha eyo leina ba re kô Ma-Sia-di-eme. Hôna fa ba ha Mangwato ba na le mmoho o moholo, ba re: kô harapeng a Ra-ma-Sia-di-eme. Ngwana yo monyana ka moraho ya ba Mošasampe, le yêna ke ngwana wa Sekôba a selebo sa ngwakô byaloka Mohwasa a selebo sa ngwako. Yêna Mošasampe le Lapaya le Mothabane kô bôna ba beho ba dula le Mohwasa, bôna ba tswalwa ke Sekôba.

6

Makala Makala, yêna kô ngwana wa Makhura, a kxethelwa na ha Sekôna hôna-fao dithabeng tša na tseo, thôko ya north. Hôna wabyeng a dula le morwa wa ntatehe Pûdupedi a Makala. Bôná bá ba tohetše Makhura hôna kwá naheng yêla ya Leboya (e leho Rhodesia). Hôna ho buša yâ kxoši Mare Makhura, hôna fá sethopeng še sa ha Makhura ba ipitsa ka dithopâ, fêla ba se kô ba tohile leina la bôna; dithopeng tše ba ipitsa ka dikxôrô. Dikxôrông tseo e bîle ya ba Mare Makhura, Kobatwe le Manakedi la Nphiri e behwabo lela la le kxomo Šakeng ea tsoh e duma nama, ya ba ya ha Thobelong ya Mamodikwê a phosiwa.

7

Ngwana yo mongwe wa lelôkô a toha (Northern Rhodesia) a hwerane le Matebele, leina la hahwe kô Kixatalala, yêna a sepepa la Matebele, ba mo fa leina la hore: yêna ke kosele-sele wa kxoši. (Aselesele oyo nkosi ka setebele), ka hobane he a bôna dikxomo a tsebiša ditaba ka moka tše a di boneho le tše a di bônang.

Hape hôna mó ho na le melôkónyana, fela  
 kxaho peu engwe ha e se hó yôna ya ha  
 Nakhura, hape hôna fao hoa tswa  
Maunatala.

Yêna a dula dithaba ka nga ya bosubelatšatši  
 dithabeng tsá Lepokole, hôna fao  
 ba thopya ke Batswana, ba dula mabaka a  
 matelele. Ho toha fao hoa timélêla  
 polêlô ya bôñá ye seBirwa, ba ithuta Setswana, ba dula  
 le Batswana fao, le lehono  
 ho ahilweho setimêla se khutsang  
 hôna, e leho Palapye Road... Bôna ba  
 ha Mangwato ba ba lokôlola.

8

Mankxa.

Ha e le ba ha Mankxa ké ba-ila-leeba,  
 ké ba-ila-leeba, ke ba-bina-nare. Ha e le  
 bôna bá, ha re lebeletše ké sethophâ sa ba  
 tswileho ho Mapena, ké dinare, 'me bôna ba  
 tile le ba ha Maunatala, ba homêla moraho ho  
 kwa (Bechuanaland), ba bangwe ba ile ba  
 Šala, hoa sepela sethophâ sa ra-moholo a  
 bôna, bôna ké batho ba phetše ka tase ha  
 pušo ya Maunatala le Mangwato.

9

Lehong.

Ba ha Lehong bôna ké sethophâ se se  
 tohileho, he Babirwa ba dutše kwiteng ya  
 noka ya Cdi, mo thabaneng e bitswaho Bolopela.  
 Bôna bá ba ha Lehong ke babina-nare le  
 bôna. He ba tohêla Bolopela ba thsela  
 noka ya Cdi, ba ya mošcla lefaseng la  
 Bechuanaland, ba dula mo ho nahô le dithabana,  
 homme thabana tseo ba di ma fa leina, ba re ké  
 Malehong; fao ba feditše dilêmô tše dintší  
 hôna, hape ba dirile medirô e mentší

Fao ho bitsa kxosi ya bona, ba re, ke  
 Rakwena; hwa dirwa dikomana, ka hobane e  
 be e se thswanelo hore, e re, he kxosi  
 ya bona. Tauyatswala a na le komana, le  
 bona ba be le yona. Homme ba ya ho kxosi,  
 homme kxosi a bitsa piteo e kxolo, hwa  
 ta batho ka moka, homme ba tsebiswa hore:  
 Tsebang re na le baeng ba ha Rangwane  
 a lena a romilwe ke Rakwena, o re: O kxopela  
 komana. Ditaba tsa bakxalabyeng.

10 le hona ka la mafelelo ba hopola/mafase,  
 hore, he re sa mo fe, o ta latheha. Ka  
 hobane, ha re mo file komana re mo file  
 sethongwa sa bohosy bya ren, hona fao a  
 fiwa komana, hona rao ba fa yena Lehong  
 sereto, ba re, ke Rakwena nwela.  
 Mafoto a sale, ha se sothe bodibeng.

Hona fao hwa tswa lesika le lengwe, ke  
9 Kapatse.

Ba hi Raphatse ya Lehong. Bana ba ke ba na ba Lehong:  
 wa pele ke Kwena, wa bobedi ke Patse, wa boraro e bile  
 Mothsosa, homme mo ho Patse, yena a  
 be a le bana ka moraho bana ba hahwe, ba re no bona:  
 Re ba ha Kapatse ya Lehong.

10 Mothsosa

Mo ho Mothsosa, yena a re: ke nna Mothsosa  
 a Lehong. Hona mo lesikeng le hwa ~~in~~ tswa lesika  
 hape; ke

11 Matakala.

Mo ho ha Matakala le yena kenyong mongwe wa  
 bana ba Lehong, homme lehono masika a ke a  
 a maholo ka mo re badileho ka hona/batho  
 ba, ke he ba, sa le ma-Lehong.

Homme ho boy a ha bona ta se boye ka moka,

le hono sethoph a se sengwe se sa le hona kwa

lefase n la Batswana, ba nwa nokeng ya

Mothoutsi pusong ya Madikwe Sekoba.

Ba bang we ba boile ka lebaka la he ba ha Mangwato ba

se no lokolla lapena Maunatala, a ba khumana hona

dithabeng tsa ma-Lehong, a ta le

bona mono Transvaal, bona ba tohela Maunatala Mokwena dithabeng

tsa Blaauwberg, le bona hape hona mo dithabeng tseo,

ba dula dithaba ka nga ya forwa, ena ke nga ya Leoya.

Ka lona lebaka leo, ke he ho busa ntataho-Seretse,

ke he ba dutse in kuiting ya bothokwe, ke hona

fao ba trakaneho le ngwana wa kxosi Tauyatswala,

homme ba buswa ke yena, leina la kxosi yeo ke

Ngako-a-Motepa. Ka lona lebaka leo ke he mebuso ya

ba Basweu e batametse, homme yena ngwana wa

12

kxosi a tsbibisa batho/a re: A re yeng hae ba-Birwa,

bona ba re: re sa di bona. Homme yena a toha a na le sethoph a,

ba ya Ngwala, homme ba dula dithaba ka bothabatsatsi, homme

ka baka la hobane mebuso ya ba Basweu e batametse, a dula

lesume la mengwaha le metso e methano mo. (Zoutpanberg

Distr.) Ke he ba-Lehong ba mmitsa hore re rata ho reka

naha ya Gemark kxaufi le dithaba tsa Makxabeng. Ka lona

lebaka leo ka he ho busa Serctee ka nnosi.

12

### Notabo.

Ba ha Notabo le bona ke babina-nare, ha e le

bona ba kxachane le baBirwa ka lebaka le la

la re baBirwa ba etswa Nare, ya re, he

13

kxosi a feta a na le Maela le Makhura, ba

ya boKhalaka, ba ha Notabo ba sala mo dithabeng

tsa Blaauwberg. Fao ba fiwa leina le

lengwe, ba re: ke ba ha Masala, ka hobane ba

setse dithaba tsa Blaauwberg mo ba reng ke  
sefata sa Rapanyane, bona ba dutse fao haholo  
ho fitha, he kxosi a boy a bokxalaka.

Hona fao ba khumane ke Matebele hona, 'me  
ba tsabela dithabeng. Homme ka lona lebaka  
leo ba buswa ke moholo wa bona Masala-a-Motabo.

Hona mo lesikeng le hwa tswa leina le lengwe  
e leho la ngwana wa Masala e monyana yena  
a re: Holo mono, ha a re: Re khuditse, rea feta, re  
lata kxosi ya rena, mme ba mo fa leina la  
hore: Makhutsa.

15 Makhutsa.

Ba ha Makhutsa ke ba tswileng hona mo lelockong la  
ha Motabo, homme ho toha fao fa thaselwa ke Matebele, hape  
ba tsabela dithabeng, ka moraho ba toha ba lata  
kxosi Maimela Tauyatswala, ba mo khumane ditshabeng  
tsa Ngwala kxaufi le noka ya Odi, mosola  
wa noka ya Mokxalakwena.

14 Rapanyane.

hona fao ditabeng tseo hwa sna Rapanyane  
hona, a dula ho fitha ha mebuso ya ba basweu  
e batamela, homme bona ba hasana ditsabeng  
tse dingwe tsa bahanawa, haholo ho kxosi ya Kibi.

15 Mphaho.

Ba ha Mphaho ke babina-nare le  
bona, homme ha re lemohe habotse hore  
bona ke ba lesika lefe? Hobane se re se  
tsetbang: bona ke batho ba i beho ba na le  
Maunatala ka tase ha puso ya Mangwato.  
Ho boyeng ha bona ba boile le Maunatala,  
ba kxaohana le bona, Mokwena, bona ba

lata kxosi nokeng ya Bosetha, hona fao hwa  
tswa lesika la ha Selompyana.

16 Selompyana.

Lesika la Selompyana ngwana wa pele  
lona la ke lesika le tehe.  
Hona fao Bosetha ba toha le kxosi ho ya  
Mohalakwena ho fitha le lehono, ba sa  
dutse hona Mohalakwena thabeng ya Sefoto.

17/5 Rautong.

Yena hape ke lesika le lengwe le tswileng  
hona fa ha Mphaho. Yena a kxachana le  
baBirwa Bosetha, a ya a dula Makxabeng, a ya  
Moletse, a dula ho bapa le thaba le thaba ya  
Rita (Kalkbank) nokeng ya Mohadi, a toha  
fao, a ta Tapeng-la-Mohadi, fao a khumana  
le mebuso ya bo-ra-dipolasa. Lehono yena a  
kxaufi le Senaborwane (Bochem), mo ho leho  
dinto tea ho okela balwetsi.

Hape lesika la bona le lengwe le  
ile Betswanaland, ke ba ha Mphaho hape  
batho ba; homme bema ba ka tase ha Batswana fela ka  
tase ha mokxolo wa bona Madikwe Sekoba, e a ahileho  
kwiting ya noka ya Motoutse.

18 Tutsa.

Ha e le yena Tutsa ha se mimina-nare, yena  
ke motho e a dutseho le baBirwa ka ho tsea  
mosetsana wa bona baBirwa; ka hobane ba mo  
ratile hore; a dule le bona, yena a ratile,  
ba mo fa mosadi; homme yena ka nnosi Tutsa  
ke Peise, yena a dula le baBirwa, ka hobane  
e le ha-malome-ahe.

29

Dikosa.

Ha e le Dikosa, yena ha se mmmina-nare, ha se moila-leeba. Yena ke mmmina kolobe. Ha e le bona, kxosi a ba tsea a ba tisa hae, hore a dule le bona. Tholehong ya bona ka ba ha Morudu, hae e le batho ba hale, ba be bana le bothale ba honaho ipopa ka nnosi. Homme ba fa Morudu mosadi, ka fao yena Morudu ya ba moto wa ho bina dikosa, ka moraho ba re: leina la hahwe ke Dikosa, ka hobane e le mmmini wa dikosa, le lehono ke Dikosa.

20

Morula.

Ha e le Morula, ha se mmmina-nare, ha se moila-leeba, yena o dya leeba, ke mmmina kolobe. Bona batho ba ba dutse le baBirwa ka ho fiwa basadi ke baBirwa, hobene ho be ho se na x kopano ya ditsaba, hore motho e sele a ka tsea ngwana wa setsaba, homme a toha le yena. Ho be ho dumelwa hore o ka mo tsea, e fela o dule le rena. Ha ho sebyalo o ka se mo tsee. Ha e le yena o dutse le baBirwa ka hore, ke motoholo wa bona.

17

21

Moremi.

Ha e le ba-ha-Moremi bona ke baHananwa, homme yena a fiwa mosadi ke kxosi Tauyatswala, ya ba ka-hobane e se thswanelo ya ho toha a filwe mosadi. Yena ka nnosi a aha hona fao ho fitha le lehono.

22

Mokxaha.

Ba-ha-Mokxaha le bona ha se batina-nare, bona ke dikolobe, ba dutse le baBirwa ka ho

nyala bana ba baBirwa. Ha e le bona ba-ha-Mokxaha ke ba-ha-Makwaeba.

23 Makwaeba.

Ke yena Makwaeba. Bona ba fiwa naha ke kxosi, e-le ho Sepabana, he ba reta ba re: Ke Seepabana se ana Makwaeba. Hona fao hwa tewa diripa tse dintsí, ba kxachana he ba bangwe ba ha Makwaeba ba khuduhela mosola wa noka ya Odi. Bona ba bina kolobe: Makwaeba, Mokxaha, Dikosa, Morula le Matope.

24/8 Matope.

Ha e le bona ba ha Matope ke ba lesika iona le la ba ha Makwaeba, le bona ka babina-kolobe.

25 Thseto.

Ba-ha-Thseto bona ha se babina-nare, ke babina-teweni. Bona ba dutse le baBirwa ka ho duma puso ya bona.

26 Mokoko.

Ha e le ba-Makoko le bona ha se babina-nare, bona ~~im~~ ke babina-tou; bona kxosi o ile a ba fa naha kuiting ya noka ya Mohalakwena. thabaneng ye ba reho ke Taupye.

27 Seropa.

Ba-ha-Seropa le bona ha se babina-nare, bona ke babina-tou, ke batho ba tswang lefaseng la Fechuanaland. Bona ke baKaya, bona ba tile mono ka ho falala, homme ba fiwa basadi ke babirwa, homme le ~~im~~ lehono ba sa le hona mono.

bl 19 - niko

28-20 Moriyana.

Ha e le ba-ha-Moriyana ha se babina-nare,  
 bona ke babina-kxama. Ha e le bona ke Bathokwa  
 ba tile fano ha ho falala.

29 Mosoho.

Mosoho le yena ke mmina-kxama, le yena ke mo-Thokwa.

30 Semenya.

Ha e le ba-ha-Semenya bona ka babina-tsweni,  
 bona ba tile fano ka ho tsea basadi.

31 Kxathi.

Ha e le ba-ha-Kxathi le bona ha se babina-nare,  
 bona ke babina-sebata, bona ba dutse le babirwa  
 ka ho fiwa basadi ke baBirwa.

32 Mpya.

Ha e le ba-ha-Mpya, bona ke babina-nare,  
 ba ila leeba. Ha e le bona ba ke sethophha  
 se tawileng ho ba-ha-Lehong.

33 Tsipu.

Ba-ha-Tsipu ke babina-nare, le bona ke ba sethophha  
 sona se sa baila-leeba. Ke bona baBirwa ka nama.

34-2/ Ntoba.

Ha e le ba-ha-Ntoba, bona ke babina-nare,  
 bona ke ba-ha-Notabo. Tholehong ya bona  
 ke na ha-Krangwana a ha-ba-Notabo, ke  
 bona. Ba ila leeba, leina la ntate wa bona ke  
 Sebusi-sa-Notabo.

35

Serumula.

Ha e le ba-ha-Serumula ke baila-leeba. Ha  
 e le bona ba kxachana le baBirwa ha ba sa  
 le kwa nokeng ya Boseta, ba ta ho dula  
 kxaufi le thaba ya Blaauwberg, ka nga ya  
 Leboya, Mokwena. Ho toha fac ba ya lefaseng  
 la Bechuanaland ha-Moholo-wa-ha-Sekoba,  
 ha ba hopotse baha ya bona dithabeng tsa  
 Mabyeng. Se ke sereto sa bona:  
 Serumula sa moloi a mosima,  
 kota se lala le mollo,  
 dingwe di lala di timile.  
 Motho wa ranaka tsa pudi,  
 se di bone ho batahana  
 bo nwang bo hare ha thoho.  
 Ha e le banna ba Serumula, ha ba ikana, ba re ka selai:  
 Basadi ba re: Ngwana' thari!

36 Moletswa.

Ha e le ba-Moletswa ka bona babina-nare,  
 bona ke sethophya sa ba-ha-Serumula. Bona ke  
 batho ba ileng ba sala ha kxosi ya bona a  
 toha, Serumula, ha a ya Bechuanaland, ba sala le  
 kxosi e kxolo Tauyatswana, ha ba sa dutse  
 Bosetha. Ke hona fao ho tswileho leina le la  
 Moletswa, ba re ka-hobane a setse ditabeng  
 tsa Blaauwberg, ke Moletswa wa Blaauwberg.

37

Seepe.

Ha e le ba-ha-Seepe bona ha se babina-nare,  
 bona ke babina  
 Ha dutse le baBirwa ka ho rata puso ya bona, bona ke  
 baThokwa.

38

Thsula.

Ha e le ba-ha-Thsula, ke babina-nare. Bona ka m nnosi ke ba lesika le tswileng kxale mo ho la baBirwa, ke batho, ba be ba dula Ngwala.

23

Se ke sereto/sa bona:

Thsula le mothaka wa Ngwala.

Bona ba kxachana le baBirwa Ngwala; ha baBirwa ba homela Blaauwberg, bona ba nyoha noka ya Odi, ba ya Bechuanaland; ho toha Bechuanaland ba ya boKxalaka.

39

Madupo

Ha e le ba-ha-Madupo ke baila-leeba, ka babirwa. Bona ke lesika le tswleho kxale mo ho la babirwa. Ha e le bona ba-ha-Rangwane wa bona ke ba - ha - Boloka, ke bona ba ha-Madupo.

40

Manaka.

Ha e le ba-ha-Manaka, ke bona baBirwa, ke ba-ha-Rangwane a ba-ha-Moeta. Ba-ha-Rangwane a ba-ha-Manaka ke ba-ha-Mothisiwi.

24

Manaka ke yena yo monyane ho babirwa ba dikxosi, ke yena e beho a hotsa mollo,/a holetsa kxosi.

41

Moeta.

Ha e le Moeta ke yena moeta-pele-ha-kxosi. Bona ba ke baBirwa, ho seho pelaelo. Pitaba ka moka tsa bohosi di tsebya ke bona. Yena moetapele a ba a le bana kebo bo monnahwe ke Seleka, le Mothopi, bona ke bana ba monna Moetapela.

42

Mothopi.

42

Mothopi.

Mothopi Seleka, leina la ntate a masohana  
 a ke Mabulela. Ka fao he ba reta kxosi ya  
 bona ba re: Yena ke Mabulela pele ha Ngwala  
 mathape, bo tsi a sa eme a re: Badisa  
 ba di bone.

43

Seleka.

Bona Mothopi le bo-Seleka ke wa kxoro ya ha  
 Moeta.

43-44

Ramokxodu.

Ramakxodu le yana ke wa kxoro ya ha Moeta-pele  
 ke bona bana ba Moeta-pele ha dikxosi.

45-46 25

Maela.

Ha e le Maela ke yo monyana ho dikxosi,  
 hobane yena mathomong ke barwa ba monna yena  
 le Tauyatswala. Tauyatswala ke lethsumo,  
 Maela ke Mpsedi thabe. Yena o kxachane le  
 kxosi, he a boelela kwa dithabeng tsa Blaauwberg,  
 a fiwa na ha ya Touana Tohona, hore a  
 buse hona. Ke hona fao a filweho leina le ba  
 reho: ke Motitiwane Maela. Hape ba re: ha a tsabe ho dulak  
 na ha, Maela o dutse tseleng ya dira, o dutse mekwakwa e ileng.  
 Hape ba re: ke sodi le leholo Maela ra lepusa la tswa nonyana,  
 la tswa ntsa ra hoelela hape, ba re: dikxomo di feta, Maela ha a di  
 bona, molaba a ka tsea. Tauyatswala, Maela, Makhura/ke tsoma  
 dithoho tsa baFirwa.

26

46.

Matsoma.

Ha e le ba-ha-Matsoma, ke bona ba ba-ho-Tauyatswala,  
 ha e le bona ba ipha leina le la Matsoma,  
 bona ke ba leloko le la seBirwa. Ka

Hb ipha leina la ba ke bona ba Matsoma a baBirwa.

47 Phukhula.

Ha e le Phukhula ke yena moholo wa Matsoma  
a baBirwa, ke yena hape Phukhula a baBirwa.

48 Ramaba.

Ké yena Ramaholo a Ramaba, ke tsona dikkosana  
tsa baBirwa, ke bahoma.

49 Masako.

Ha e le Masako, le yena ke kxoró ya ha  
Phukhula, yena ke masaka a mata le kxomo, a tswa  
Ngwala.

27 50 Kxabedi.

Ha e le Kxabedi, le yena ke ngwana wa kxosi  
Motsabi, ntatahe e be e le Rakadi-a-Motsabi.  
Rakadi a tswala Kxabedi, ke Ramotana wa babirwa.

End S 28

vide (a)